



## BAMBARA

### **TOGOMALAW KA KUNNAFONI COVID-19 TJARNI KOLA MUNDEYE CORONAVIRUS YE?**

Coronavirusu w yε virus jεkulu dεyε minun bεsε ka bana la sε bakanw walma hadamadew ma. Coronavirusiw tchaman dɔnεn dɔn uka ηinhakini degun banaw fε, inafu mura ani banasuguya werew.

### **MUNDEYE COVID-19 YE**

COVID-19 yε coronavirus ka banayεlema ta bana yε min bɔlεndo sisan (“CO” obε corona dε kɔfɔ; “VI” obε virus kɔfɔ; “19” oyε a bɔra san mina). Ni virus banna dɔnεε kunte ka kɔɔ fɔ decembre kalɔ tεmεnεn na san 2019, a yεra cini dugu dɔla min tɔghɔ yε Wuhan.

### **COVID-19 SIMPTOMUW YE DJOUMENW YE?**

Kaa lɔn ka fɔ sumaya, sεgεn, sɔgɔsɔgɔ jalan bε COVID-19 tamciεn jira. Kuma tchamaana, a bε pneumɔni la sε banan yi tigi la mɔgɔ ma, min bε sε ka i ηinakhini siraw da tugun fɔ ka ta se sayama

### **YALIMA PIQIRI, FURAKISSE, WALIMA FERRE WEREW BE COVID-19 LA WA?**

Fɔy ma soro fɔɔ, an bε dɔn mi na kɔ bi, piqiri walma fura diɔndiɔn ma sɔɔ COVID-19 bana yin na. O na tawɔ ta, banay tigi la mɔgɔ ka kan ka furakε tjɔgɔ djɔndjɔn sɔɔ banani kɔkɔ ma, bana jugu bε mɔgɔh mɔgɔ la, o tigi la ma kakan ka taga dɔxhɔɔrɔssɔ ka furakε. Bana ni tigi la mɔgɔw tjama kεnεyara ka sababu kε dεmεn sira minw bε ala. Fura djɔndjɔn min bε bana yin na, halissa o be ka ηajiniin fɔɔ.

### **BANA NI BESE KA JUGUYA MOGO JUME MA?**

Ka banani ηajini kɔ tɔ sεn na, mɔgɔ kɔkɔbaw ani bana damadɔw bε mɔgɔ minw na inafɔ (dussukun dimi tigi lamaw cancer, jεli kalaya bana, sɔnkun dimi walima diabεti) olu tigi la mɔgɔ ka ηangata ka bɔn kɔsɔbε.


## NE BE SE KA MUN KE YASSA KAN NERE KISSI ANY KA BANA NI TJARNI LAJO?

YASSA KASSE KA I YERE KISSI ANI KA FERÉ KE COVID-19 BANA NI JOLI LA AN BESE KA TA BOLD DAMADOW SABATI, INAFD:




- Ka i tɛgɛ kɔ ka jɛ ni safunɛ yɛ sanga ani wagati walima ka i tɛgɛ jɔsi ni alɔhɔl yɛ jɔsi kɔ numana, nin fɛrɛ nunun bɛsɛ ka virus bana faga kabɔ i tɛgɛ là.

- An ka an sɔkɔ tɔgɔn na kassɛ mɛtiri kɛlɛ ja tɛ la (sɛn na 3 jatɛ). Virus nin bɛ sɔkɔ daji muru muru minw bɛ bɔla mɔgɔ tison baga tɔla, walima sɔgɔ sɔgɔ bagan tɔ, walima sumaya bagantɔ là. mɔgɔ bɛsɛ ka a la sɔkɔ ni fiɲɛ saman sira yɛ ni aya sɔkɔ ini bana ni tigi la mɔgɔ ka surun tɔgɔn na.




- An kana an tɛgɛ maga ɲɛ, nun walima daa la, kaa sababu kɛ bɔkɔ bɛ maga fɛn tjama na ani yɔkɔ tjama na. Nii bɔkɔ maga yɔkɔla virus daa lɛn bɛ yɔkɔ min, ka sɔkɔ ka i tɛgɛ kɛ ki i ɲa jossi walima i daa walima i nun, a bɛsɛ ka dɔn nin sira nunu fɛ ka i fari tɔ bɛɛ la sɔkɔ

- Anka jija tɔgɔ bɛla ka ninnakhini fɛrɛ numanw ladamu. Nii bɛ tisso walima ka sɔgɔsɔgɔ, i ki jija kaa kɛ mussuar kɔkɔ ka sɔkɔ ka ala fili yɔkɔ kɛrɛnkɛrɛn nɛ na. Mun kama? Daji murumuru nunu bɛ virus ni tjarin. Ninakhini fere numanw matarafali be i tanga virusuw ma inafɔ mura, kun maabin ani COVID-19



- Bɔkɔ di tɔgɔn ma ani ɲogon ambarassɛli, anbɛsɛ ka an sɔkɔ o walɛ nunun na ni wagati kono, kaa sababu kɛi yɛrɛ tanga ina fɔ a fɔraa tɔgɔ minna sanfɛ sɛbɛnw na. Ka tɔ sɔ kɔkɔ o yɛ tanga tɔgɔ numan yɛ, ni anga famaw yɛ walɛya min jira anga tugun o la. Ni farigan, sɔgɔsɔgɔ walima ɲinnakhini dɛgun bɛ ila, i ka dɔghɔtɔkɔw sɛgɛrɛ jɔna walima ka wɛlɛ li kɛ yassa i bɛɛ la tanga li sɔkɔ tɛliyala, a bɛ i kissi ani ka bana nin tjarini na jɔ.



All the measures included in the present leaflet follow what established by the world health organization (WHO)